

**LEFAPHA LA THUTO LA GAUTENG****HLAHLOBO YA MAKGAOLAKGANG**

**SESOTHO PUO YA TLATSETSO  
BOEMO BO MAHARENG  
(Pampiri ya Bobedi)**

**POSSIBLE ANSWERS OCT / NOV 2006**

---

---

**KAROLO YA A  
DITHOTHOKISO****POTSO 1**

- 1.1 A ho qeka le ho rapela. (2)
- 1.2 E be banna ba sebele, ba tlohele ketso tsa basadi. E tlisa sehalo sa phoqo. (3)
- 1.3 “lwe” = Iwana  
“fatshe” = lefatshe  
“tlama” - setlama 2x3=(6)
- Sethothokisi se kgaba ka tloheloo, mola 4 “lwe” = Iwana, “fatshe”- mola 5 – lefatshe. mola 11 “tlama” = setlama.
- 1.4 Moduduetsane o a ba kgothatsa le hore ba tlale morolo,ba be sebete. (1)
- 1.5 Tlhaka ke letshwao le etswang ke ngaka ya Sesotho ho e tiisa e sesetsa ka ditlhare. (2)
- 1.6 Thesele o bososela nqalang ya kgutso. (2)
- 1.7 1.7.1 mola 9 (2)  
1.7.2 mola 11 (2)
- 1.8 a) mola 3  
b) mola 7  
c) mola 9  
d) mola 1 2x4=(8)
- 1.9 Pelong. (2)
- 1.10 Tjhe. Ha o sa mamele dikeletso o iphumana o wetse tsietsing. (2)
- 1.11 O a ikgohomosa / inahanelo  
Ha o mamele keletso tsa ba bang  
Motho ke wena feela. (3)

- |      |  |     |
|------|--|-----|
| 1.12 | 1.12.1 Ngwana ya ttileng bohadi le mmae, e se wa moo. Bonna bo tla le<br>motho | (2) |
|      | 1.12.2 Ho ikgantsha  | (2) |
| 1.13 | lehlaso.   | (1) |

**MATSHWAO A KAROLO YA A: [40]**

**KAROLO YA B  
TSHWANTSHISO**

**POTSO 2**

- |      |   |         |
|------|---|---------|
| 2.1  | Boiyane ke <u>bongata</u> ba mabotho.   | (2)     |
| 2.2  | Setsetse ke mosha. O ne a ba tsometsa, a tla a ntse a bitoha se ka mesha.<br>O ne a sebedisa tsebo ya hae ya naha ya Lesotho, a ba dika.  | 2x2=(4) |
| 2.3  | Ba nahana hore ka ha ba ttile le dithunya ba ne ba tshwanetse ho hlola.<br>Bona jwalo ka Manyesemane ba tseba sethunya ho feta Basotho. Ba<br>ne ba sa nahane hore ba tla ba hlola.   | (2)     |
| 2.4  | Tjhe! Ba shebahala jwalo empa ba tebile ka hare. Ba fihlile naheng ya batho ba<br>sa tshwara letho empa ba batla ho itshehela ka botleng.   | (3)     |
| 2.5  | Maburu, Makgerikwa, Makorane.   | (6)     |
| 2.6  | Tjhe! e ne e se motho e mobe, o ne a rata kgotso a nyatsa ntwa, a kgothalletsa<br>ditherisano.  | (4)     |
| 2.7  | Ke ngwana morena empa mona o hlahella e le nale e ntlha di pedi. O hloka<br>botshepehi, ha a na nnete hobane o rera ho tlosa Moshweshwe setulong le<br>marenana. O meharo hobane o batla setulo seo e seng sa hae. O jala peo ya ho<br>se kgotsofale. | (6)     |
| 2.8  | Poshudi ke mora Moshweshwe.   | (2)     |
| 2.9  | Ba ne ba fetola dikgolo tsa bona, le ho fedisa mekgwa le meetlo ya bona.  | (2)     |
| 2.10 | Ka ho kgolwa, ho mamela le ho nkeha ke tsohle tse mpe tse buuwang ka<br>morena, ba lebala melemo le tse ntle tseo morena a ba etseditseng tsona.  | (3)     |
| 2.11 | Ho mo balla le ho mo ngolla mangolo. Ho mo kgothatsa, ha a nyahame pelo<br>nakong tsa mathata. Ho se phahle makunutu a bona j.k. lengolo le yang ho<br>Mofumahadi Victoria.   | (6)     |

**MATSHWAO A KAROLO YA B: [40]**

KAROLO YA C

## POTSO 3

- 3.1    3.1.1    C  
3.1.2    B  
3.1.3    D                  2X3=(6)

3.2    Banana ba Basotho ba ditlhong ha ba etele dintho pele, jwaloka ho aka le ho bolella moshanyana ka moo ba mo ratang ka teng.                  (4)

3.3    Tjhe! O ne a bakisa kgarebe ya Kgama, Dibakiso. O ne a sa tlwaela diketso tsa mofuta ona.                  (3)

3.4    Sentebaleng o ne a ikgabisa ka tsela e makatsang, le diketso tsa hae tseo Kgama a neng a sa di tlwaela tsa ho etella mohlankana pele.                  (3)

3.5    Kgama o ne a tsilatsila hobane o ne a sa ntsane a rata Dibakiso.                  (2)

3.6    Ee! Ketso tsa Sentebaleng di etsa hore motho a se ke a mo lebala le kgale. Ho metswalle ya hae o ne a sa lebalehe, ho bananyana ba Mohlakeng teng ha a ka a lebaleha ka diketso tsa hae.                  (3)

3.7    Karaburetso ya kutlo.                  (3)

3.8    Ho hloka nnate, ke moqhekanyetsi. Ho hloka botshepehi.                  (3)

3.9    3.9.1    Mofifi – O bontshitse botswadi ba sebele bo senang kgethollo.                  (2)  
3.9.2    Dibakiso o bontshitse lerato la nnate le boitelo ho Kgama.                  (2)  
3.9.3    Mmakgama o bontshitse lerato le makatsang la botswadi le tshwarelo ho ngwana hae Kgama.                  (2)  
3.9.4    Baahisane mona ba hloka lerato.                  (2)

3.10    O se ke wa kgahlwa ke none e feta. Mamela le ho hlompha batswadi. Boitshwaro bo hlephileng ha bo patale.                  (3)

3.11    O ile a tswa leihlo.                  (2)

MATSHWAO A KAROLO YA C: [40]

## KAROLO D

**POTSO 4**

- 4.1 Ho nyefolwa ke ba bohadi, tshwaro e mpe ya matsale. Ho sebediswa ha boima. (4)
- 4.2 Tjhe ha ba rate, ba dula ba hlorig ba ipotsa lebaka hore hobaneng a kgutlile. (3)
- 4.3 Banyalani ba nyalana ka lebaka le itseng, ba nyalana ba lebelletse ho fumana ho itseng e leng tjhelete, monate, jj ere ha ba sa fumane tseo e be moo monna a bang le lehloyo, boiphetetso, lefufa, a qetelle a bolaile mosadi, bana le yena.  
(le dikarabo tse ding tse utlwahalang). (4)
- 4.4 Bana ba hlora moyeng hobane ba rata batswadi ba bona ka bobedi. Sena se fetola bophelo ba bona ba qetelle ba tswile tseleng ka ho nka monyetla ona wa karohano. Sena se thefula mosebetsi wa bona sekolong. (6)
- 4.5 Banyalani ba tshwanetse ba lauwe mohla lenyalo ho ba fa maele a bophelo, ba lebelle tse ntle le tse mpe, lenyalong. Ba kgone ho mamella mathata oohle ao ba kopanang le ona lenyalong. (3)
- 4.6 Tjhe. Moithuti a ka sebetsa hantle hara selemo, e be qetellong ho be le nthonyana e nyenyane e mo sitisang ho sebetsa hantle. (3)
- 4.7 Tlhahlolo ke ntwa hobane o lwanelo ho hlola, o kena o hlomme e ka o ya ntweng. (2)
- 4.8 Ya tsebang potso o a bososela. Ya sa e tsebeng mofufutso o a thunya. Ba bang ba a thalatsa. (3)
- 4.9 Ke ha o kgonne ho feta hara mathata le ditsietsi tsa bophelo. (2)
- 4.10 Ba ithutileng le ba sa itokisetsang tlhahlolo. (4)
- 4.11 Bana ba kena dihlahlobang ba se ba iketseditse pokelletso ya matshwao. Mosebetsi wa bona o kgutsufaditswe. (4)
- 4.12 Ke ho itela. (2)

**MATSHWAO A KAROLO YA D: [40]**

**KAROLO E  
BOKGELEKE BA BASOTHO**

**POTSO 5**

- 5.1    5.1.1 Sediadia – e ne e bapalwa ka mora hoba bo kgaohe, mohlankana o ne a atisa ho iphumanelo ya mo kgahlang. Ena ke papadi ya bahlankana le methepa. Ba ne ba ikarola hlopha tse pedi. Morwetsana o tla tlaha a tshwere mohlankana eo a hapilweng ke yena, a fihle a mo neye sediadia seo. Ha mohlankama a sa kgahlwa o a mo leleka. (4)
- 5.1.2 Papadi ya lesokwana : E ne e bapalwa ke basadi, barwetsana le banana. E ne e bapalwa ha letsatsi le eme, ho se pula, mme ho thwe ho e bapala hoo ho tla tlisa pula. Ho ne ho tsohwa ka matjeke mme ho uwe motseng o mong moo ho ilo latwang lesokwana teng. Tseleng ba ne ba siyana mekgahlelo ka bobedi, boraro, bone, jwalojwalo, hore ha ba kgutla ba mathile, ba tle ba neeletsane lesokwana leo, mme ba phomotsane. Ba ne ba fihla ba batle ka mahlo ka seotwaneng. Ha ba fumana lesokwana ba tla le nka ba le pate. Ha ba tswela ka ntle ba hlabe modidietsane ba re “Lesokwana la ya.” Ebe he ba sa tla ba mathisa ho fihlela ba kena ka motse wa bona. (4)
- 5.2    Bana ba rutwa boitshwaro bo botle boo setjhaba se bo lebelletseng ho bana hore ba tle ba hole e le batho ba sebele. Ba rutwa ho hlompha batswadi, batho bohole ba baholo, esita le bona ba banyenyane. Ba rutwa ho nyatsa bobe bo kang ho bolaya, ho utswa, ho lakatsa tsa ba bang, ho ba meharo le ho ikgohomosa. (6)
- 5.3    “Ke tshomo ka mothetho”. (2)
- 5.4    Ho thwe ha di ka phetwa motsheare, bamamedi ba tsona ba tla mela dinaka hloohong. Di phetwa haholo ke bonkongo hobane bona ba ne ba phetelwe ke baholo ba bona. (4)
- 5.5    5.5.1 Ho jela ka pele. (2)  
 5.5.2 Ho atamelana haholo hoo e mong a ke keng a phela ntle le e mong. (2)  
 5.5.3 Ho ba bothateng bo boholo. (2)  
 5.5.4 Ho hlanya. (2)  
 5.5.5 Ho apara hantle. (2)
- 5.6    5.6.1 Tshilo, ha mosadi a sila. (2)  
 5.6.2 Sethunya. (2)  
 5.6.3 Lehapu. Bofubedu ba lona, le metsi a lona. (2)  
 5.6.4 Sekele. (2)  
 5.6.5 Mokgubu. (2)

**MATSHWAO A KAROLO YA E: [40]**

**MATSHWAO: [80]**